

LENANEOTHUTO LA NGWAGA WA 2021: MABOKGONI A BOPHELO

SEHLOPHA SA MOTHEO: MABOKGONI A BOPHELO MPHATO WA 1

Ditšhupetšo ka mokgwa wa go šomiša lenaneothuto leo le beakantšwego la Mabokgoni a Bophelo mephatong ya tlase:

- Mabokgoni a bophelo ke mokokotlo wa go ruta le go ithuta mephatong ya fase. Nnete ye ga e gatellwe go tlaa seatla. E kgontšha **go ruta le go ithuta go go tseneletšego** ge barutwana ba šomiša tlotlontšu, dingwalwa tšeo di hlametšwego go bala ka go abelana le go ngwala, mabokgoni a pukuntšu, bokgabo bja go ngwala le tše dingwe.
- Tsebo ya go thoma le Thutaphelo go lenaneothuto la Mabokgoni a Bophelo di rulagantšwe ka direrwa. Tšhomišo ya direrwa e šišintšwe bjalo ka mokgwa wa go logaganya diteng go tšwa go makala a go fapana a go ithuta mo go kgonegago le mo go swanetšego. Direrwa tše di kgethilwego tša lenaneothuto la Mabokgoni a Bophelo ka go Setatamente sa Pholisi sa Lenaneothuto le Kelo go kotara ya 1-4 di swanetše go fihlelelwa/akaretšwa
- Lenaneothuto la Mabokgoni a Bophelo la kotara ya 1-4 le akareditšwe ka tokomaneng ye.
- Bjalo ka kotareng ya 2 go ya go ya 4 tokomane e akareditše mabokgoni, dikokwane tša bophelo, dikgopolo tša motheo le tsebo ga mmogo le methopo ya go kgonega yeo e ka šomišwago, yeo e se go ya akaretšwa ka Setatamenteng sa Pholisi sa Lenaneothuto le Kelo.
- Diteng tša thuto ya Mabokgoni a Bophelo di theilwe ka mokgwa wo bohlae, wa go kwešišega o bonolo mo dibekeng tšeo di filwego go kotareng ye nngwe le ye nngwe
- Dibeke tše 4 di abetšwe: boitokišetšo' bja mphato wa 1 bjo o akaretšago tšwetšopele ya dikwi le temogo ya medumo go barutwana bao bao ba sego batšwe ba itokišetša lenaneothuto la semmušo. Go ithuta le go ruta go tla tšwela pele ka morago ga dibeke tše 2 go šomišwa sererwa seo se laetšwego. Go balela godimo, go bala ka go abelana, dipapadi, moopelo, go aga mararane go tšwela pele bjalo ka go sererwa sa "Nna".
- Dikgopolo tša mphato wa 1 di tla laetša ge eba barutwana ba hloka nako ya go fea dibeke tše nne gomme barutwana bao ba ba nnyane ba tla tšwela pele ka lenaneo la boitokišetšo le temogo ya medumo gammogo le go rutwa. O KA NYALANYA DIBEKE GO RUTA DIRERWA TŠA THUTO YA MABOKGONI A BOPHELO KOTARENG YA 1, o laolwa ke gore barutwana ba hloka dibeke tše kae go fihlelela.
- Mphato wa 2 le wa 3 di abetšwe dibeke tše 2 go šoma ka tlahlo le motheo. O ka šomiša direrwa tša kotara ya 4 ge o nyaka go fihlelela dithutopolelo. Šomiša direrwa, diteng, le mabokgoni go tšwetša pele go ruta polelo. O KA NYALANYA DIBEKE GO RUTA DIRERWA TŠA THUTO YA MABOKGONI A BOPHELO KOTARENG YA 1 o laolwa ke gore barutwana ba hloka dibeke tše kae go fihlelela.

Ela hloko tšeo di latelago ge o ruta dithuto karolwana tša go dirwa ka matsogo (mahlale a thlago, tekenolotši le bokgabo bja boithlamelo le thutatšhidullammele) tša Mabokgoni a Bophelo

- **PAPADI** ke mokgwa wo bohlokwa wa go ruta ka mephatong ya motheo gomme e ka se tlogelwe. Se se ka gare ga dikobamelotšwa tša covid19.
- Barutwana ba hloka go ikwa ba le maloko sehlopheng ka ge seo se godiša go ba maikutlo a boleloko le go amogelana, kudu mo dinakong tše.
- Bokgabo bja boithlamelo, go opela le mesepelo ke mokgwa wa go alafa, go okobatša dikgatelelo tša monagano tšeo di ka bago gona. Thekgo ya tša monagano le maikutlo ke ye nngwe ya tše di beilwego pele.
- Makgeng a mantšhi mešongwana e mengwe etlogetšwe goba e nyalantšwe go latela melao ya katologano. Mešongwana e ka nyalantšhwa/fetolwa go sepelelana le boemo bja gago.

DITŠHUPATSELA TŠA KELO YA SEKOLONG:

- Se e tla ba tshepedišo yeo e tšwelago pele, e se go ya semmušo ka tebedišišo bontšhi e le ditiragatšo ka tlhago. Barutwana ba tla ba le menyetta e mentšhi pele ga go rekhothwa semmušo goba khouto e ka fiwa.

LENANEOTHUTO LA NGWAGA WA 2021: MABOKGONI A BOPHELO

- Tsebo ya go thoma le Thutaphelo di ka ngwalwa bjalo ka kelo, le ge go le bjalo direrwa tšeo di akaretšago tiragatšo ya matsogo bjalo ka go rekhotha boso, kgolo ya mohlare le go dira pitšana ya go swara mohlare di ka šomišwa bjalo ka kelo go thuto ya Mabokgoni a Bophelo gammogo le ya Leleme la gae. Ka go swana, setseka sa bokgabo le bomolomo...go theeletša le go bolela. Šomiša ruburiki (e tee go e nngwe le e nngwe) ka ditšhupetši tše itšeng go mabokgoni a mangwe le a mangwe le dipelo tše itšeng go setšweletšwa (bomolomo le setseka sa bokgabo
- Šomiša Ditšhupetšo tša Kelo ya Sekolong – o ka nyalanya/ fetola tše dingwe tša diruburiki.

Re ikhwetša ka gare ga seemo se seswa seo se fapanego gomme re rata go go eletša gore o ithlokomela. Re leboga boikgafo le thšušumetšo ya go lokišetša barutwana ba rena go ba babadi ba bokgoni, ba go nagana ka tsitsinkelo le go rarolla mathatha.

LENANEOTHUTO LEO LE BOLEDITŠWEGO LA MPHATO WA 1: MABOKGONI A BOPHELO

KOTARA YA 1 MATSATSI A 45	BEKE YA 1	BEKE YA 2	BEKE YA 3	BEKE YA 4	BEKE YA 5	BEKE YA 6	BEKE YA 7	BEKE YA 8	BEKE YA 9	BEKE YA 10
	<p>MAGATO A TŠATŠI KA TŠATŠI A COVID-19:</p> <p>Ditlwaelo tša maphelo tša tšatsi katšatši di swanetše go latelwa ntle le go kgaotsa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Gopotša barutwana ka ditlwaelo tša tšatši ka tšatši Hlohleletša barutwana go dula gae ge ba babja. Barutwana ba apara diširanko le molomo tšatši ka tšatši. Diširanko le molomo di rolwa le go bewa lefelong la polokego fela ge ba eja. Hlokomela ge ba eja le ka matena. Ruta bana go pipa melomo le dinko ka setšu goba ka thišu ge ba gohlola goba go ethimula. Lahla thišu ka nakwana Hlapa diatla ka meetse le sešepe kgafetšakgafetša goba hlapa ka sebolayaditwatši Bolaya ditwatši o be o hlwekiše mafelong a go kgwathiwa ka bontši (mahwana a mahlano a setagafatši (jik) go litara etee ya meetse), dibapadišwa, ditlabele tša go ngwala, dilo,bj,bj. Tšweletša se bjalo ka setlwaedi. Moeno: ema sekgoba sa maleba –ruta bana ka sekgoba sa katologano le go dumedišana ntle le go kgwathana. Thuša barutwana go bjala moya wa lerato le kgotlelelo mola o aga tikologo ya polokego le tlhokomelo go ba bangwe. Fetola letšhogo la bana ka lerato le thokomelo Tšwelang pele ka ditlwaedi tša tšatši ka tšatši go dira ditlwaedi tša go se tlwaele go ba tša go tlwaelega <p>BARUTIŠI BA KGONTHIŠIŠE TŠHIRELETŠO YA BONA LE YA BANA MAFELONG A BONA</p>									
	<ul style="list-style-type: none"> Mešongwana ya Tsebo ya go Thoma le Thutaphelo e swanetše go hlokomela dikgopolo tše bohlokwa le mabokgoni ao a tswalanago le Disaense tša leago, Disaense tša thlago le Thekenolotši mohl. Go nyakišiša, go hlama, mabokgoni a go nyakišiša, bj,bj. Kgonthišiša gore tšwetšopele ya tlotloontšu e akaretšwa ka maikemišetšo go kaonafatša polelo. Bokgabo bja go ithlamela [bokgabo bja go bonwa le bokgabo bja go diragatša] bo swanetše go tswakwa kudu le polelo. Thutwana ya boithšidullo e tla dirwa iri etee ka beke, iri ya bobedi e tla dirišetšwa go bala mateng a Thutaphelo leTsebo ya go thoma, mohlala tekathlaologanyo , go balela kwešišo ,direto bj,bj Thutwana e nngwe le e nngwe ya Mabokgoni a bophelo e swanetše go thoma ka metsotso ye 5 e itshamile ka go fahloša bana ka COVID-19 go hlokometšwe/ lebeletšwe go hlapa diatla, mekgwa e mebotse, dika tša COVID-19, go katologana, go bega eng - neng go mang, go ahlahlala ka ge yo mongwe wa lapa/ mogwera a fetile, bj,bj Barutwana ba swanetše go feleletša mešongwana ya dipukutšhomong tša bona tša Lefapha la Thuto ya Motheo le mošongwana o tee goba e mebedi ka beke, ya go ngwala goba go diragatša ka pukung ya go ngwalela ka phaphošing, go thuto ya go thoma le thutaphelo 									


LENANEOTHUTO LA NGWAGA WA 2021: MABOKGONI A BOPHELO

ELA HLOKO:MEŠOMO YA GO DIMO YA GO LAOLA MEGOPOLO LE MAITSHWARO GA YA NGWALWA KA GARE GA SETATAMENTE SA PHOLISI SA LENANEOTHUTO EUPŠA MABOKGONI A, A KGONTHŠA BARUTWANA GO LAOLA DIKWI, GO THEELETŠA, GO GOPOLA TSHEDIMOŠO,GO AKANYA LE GO BEAKANYA NAKO LE DITLABELO LE GO ARABA KA MALEBA MAEMONG A KGATELELO YA MONAGANO, GOMME E BOHLOKWA GO GO ITHUTENNG , HLE BALA GO YA PELE KA SE.											
DIREWA TŠA SETATAMENTE SA PHOLISI SA LENANEOTHUTO LE KELO:		THLAHLO/MO THEO	THLAHLO/MO THEO	KA GA NNA	KA GA NNA	MAIKUTLO	TŠHIRELET ŠO YA TŠA MAPHELO	GO SWARA MMELE WA KA KA POLOKEGO	GO SWARA MMELE WA KA KA POLOKEGO	DITOKELO LE MAIKARABELO	DITOKELO LE MAIKARABELO
THUTAPHELO	MABOKGONI LE DIKOKWANE TŠA BOPHELO:	<ul style="list-style-type: none"> • Go bontšha tlhompho, lerato le kamogelo • Go bontšha Mabokgoni, Tsebo, Maitshwaro le Mehola 	<ul style="list-style-type: none"> • Go bontšha tlhompho, lerato le kamogelo • Go bontšha Mabokgoni, Tsebo, Maitshwaro le Mehola 	<ul style="list-style-type: none"> • Go ithlompha • Tatelano ya ditiragalo • Boitsebišo 	<ul style="list-style-type: none"> • Go ithlompha • Matšatšikg wedi/ mengwaga • Tatelano ya ditiragalo • Boitsebišo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hlaola • Bapetša • Kgokagana • Tebellego ye e phelegilego 	<ul style="list-style-type: none"> • Bokgoni bja go diragatš • thušo ya pele 	Lemoga kotsi Kgokagana	Bokgoni bja go bega tlaišo Kgokagana	Hlaola Bapetsa Hlompha Kgotlelelo	Hlaola Bapetša Hlompha Kgotlelelo
	DIKGOPOLO TŠE BOHLOKWA LE TSEBO.:	<ul style="list-style-type: none"> • Tsebišo ya melao le tshepedišo • Mafelwana a ka phaphošing le sekolong • Motheo 	<ul style="list-style-type: none"> • Tsebišo ya melao le tshepedišo • Mafelwana a ka phaphošing le sekolong • Motheo 	<ul style="list-style-type: none"> • Matšatši kgwedi le ditiragalo • Rekhota 	<ul style="list-style-type: none"> • Nyakišiša/ botšiša motswadi • Rekhota 	<ul style="list-style-type: none"> • Kwešišo ya maikutlo a mong • Tšweletšo ya maikutlo 	<ul style="list-style-type: none"> • Tsebo ya go re go dirwe eng ge o gobetše 	<ul style="list-style-type: none"> • Tsebo ya go itšhireletša 	<ul style="list-style-type: none"> • Tsebo ya boikgoka ganyo le seo se swanetše go go dirwa 	<ul style="list-style-type: none"> • Kwešišo ya ditokelo le maikarabelo tša mong. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kwešišo ya ditokelo le maikarabelo tša mong
	TSEBO YA PELE	<ul style="list-style-type: none"> • Mabokgoni a temogo ya dikwi 	<ul style="list-style-type: none"> • Mabokgoni a temogo ya dikwi 	<ul style="list-style-type: none"> • Mabokgoni a temogo ya dikwi 	<ul style="list-style-type: none"> • Mabokgoni a temogo ya dikwi 	<ul style="list-style-type: none"> • Mabokgoni a temogo ya dikwi 	<ul style="list-style-type: none"> • Mabokgoni a temogo ya dikwi 	<ul style="list-style-type: none"> • Mabokgoni a temogo ya dikwi 	<ul style="list-style-type: none"> • Mabokgoni a temogo ya dikwi 	<ul style="list-style-type: none"> • Mabokgoni a temogo ya dikwi 	<ul style="list-style-type: none"> • Mabokgoni a temogo ya dikwi

LENANEOTHUTO LA NGWAGA WA 2021: MABOKGONI A BOPHELO

	●Tsebo ya tšatši ka tšatši	●Tsebo ya tšatši ka tšatši	●Tsebo ya tšatši ka tšatši	●Tsebo ya tšatši ka tšatši	●Tsebo ya tšatši ka tšatši	●Tsebo ya tšatši ka tšatši	●Tsebo ya tšatši ka tšatši	●Tsebo ya tšatši ka tšatši	●Tsebo ya tšatši ka tšatši	●Tsebo ya tšatši ka tšatši	●Tsebo ya tšatši ka tšatši
<p>DITENG TSA SETATAMENTE SA PHOLISI SA LENANEOTHUTO</p> <p>GOPOLA ka mehla go lemoga mešongwana ya go godiša monagano -go gopola go go šomago, taolo ya ditšhitišo, Go itaola</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●Motheo Leleme la Gae le Mmetse ●Setatamente Sa Pholisi Sa Lenaneothuto Le Kelo – ngwaga wo o fetilego ●Mabokgoni, tsebo, maitshwaro le mehola tša kotara? di akareditšwe 	<ul style="list-style-type: none"> ●Motheo Leleme la Gae le Mmetse ●Setatamente Sa Pholisi Sa Lenaneothuto Le Kelo – ngwaga wo o fetilego ●Mabokgoni, tsebo, maitshwaro le mehola tša kotara? di akareditšwe 	<ul style="list-style-type: none"> ●Mothalonako wa bophelo bja mong – akaretša letšatši la matswalo, nako ya go thoma sekolo, bonnyane ntlha e tee ya go kgahliša. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Seo se kgahlišago go tšwa bophelong bja ka bjo bo fetilego-go bontšha le go bolela 	<ul style="list-style-type: none"> ● Dilo tšeo di nthabišago le tšeo di nnyamišago. ● Go lemoga maikutlo-go swana le pefelo, letšhogo, pelaelo, boduto ● Ditsela tša maleba tša go hlagiša seo re se kwago (maikutlo). ● Go kgopela tshwarelo-o kgopela tshwarelo bjang Ela hloko: šomiša diswantšho, dikanegelo, merumokw 	<ul style="list-style-type: none"> ● Motheo wa ditlwaelo tša Thušo ya pele go maemo a go swana le ge motho a etšwa mookola, a lomilwe ke diphoofolo, ge a segilwe le ge a swele. ● Motheo wa tša maphelo le bophelo bjo bo hlwekilego-akaretša: go se kgome madi a batho ba bangwe. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Ga se re šireletsege go motho yo mongwe le yo mongwe ● Melao ya go swara mmele wa ka ka tšhireletšo. ● Go tshepa maikutlo a 'go dumela' le a 'go gana'. ● Mokgwa wa gore 'aowa' go mohuta ofe goba ofe wa tlaišo. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Mokgwa wa go bega tlaišo ● Ela hloko: hlogo ye ya taba e swanetše go nepiša go thibelo ya tlaišo ya sebele le ya tša thobalano 	<ul style="list-style-type: none"> ● Ditokelo le maikarabelo tša barutwana ● Ditokelo le maikarabelo tša ba bangwe – ka gae – sekolong 	<ul style="list-style-type: none"> ● Ditokelo le maikarabelo tša ba bangwe - setšhabeng sa gabo rena –tikologong 	

LENANEOTHUTO LA NGWAGA WA 2021: MABOKGONI A BOPHELO

					ano, dipopi le diširasefahl ego-leleme la gae.						
METHOPO/DIDI RIŠWA KGONTHIŠIŠA THŠOMIŠO YA PUKUTŠHOMO YA LEFAPHA LA THUTO YA MOTHEO KA BOTLALO	•	•	<ul style="list-style-type: none"> • Pukutšhomo ya Lefapa la Thuto ya Motheo letl. 2-3 • Papetla kgadima • Tlotlontšu • Dilo tša lehlakoretharo 	<ul style="list-style-type: none"> • Pukutšhomo ya Lefapa la Thuto ya Motheo letl. 6-8 • Dilo tša lehlakoretharo 	<ul style="list-style-type: none"> • Pukutšhomo ya Lefapa la Thuto ya Motheo letl. 10-14 • Papetla kgadima • Tlotlontšu • Dilo tša lehlakoretharo • Tšhate • Kgatišotiragatšo 	<ul style="list-style-type: none"> • Pukutšhomo ya Lefapa la thuto ya motheo letl. 18-21 • Papetlakgadima • Tlotlontšu • Ditšhate • Kgatišotiragatšo • Mema mooki 	<ul style="list-style-type: none"> • Pukutšhomo ya lefapa la thuto ya Motheo letl. 22-24 • Papetlakgadima • Tlotlontšu • Ditšhate • kgatišotiragatšo 	<ul style="list-style-type: none"> • Pukutšhomo ya lefapa la thuto ya Motheo letl. 26-27 • Papetlakgadima • Tlotlontšu • Ditšhate • Mema ba sephodisa 	<ul style="list-style-type: none"> • Pukutšhomo ya Lefapa la thuto ya Motheo letl. 28-29 • Papetlakgadima • Tlotlontšu • Ditšhate • Kgatišotiragatšo 	<ul style="list-style-type: none"> • Pukutšhomo ya Lefapa la thuto ya Motheo letl. 30-31 • Papetlakgadima • Tlotlontšu • Ditšhate • Kgatišotiragatšo 	
MATŠATŠI A TŠA SEDUMEDI LE AO A KGETHILWEGO A SETŠHABA SE A KETEKAGO, A SWANETŠE GO AHLAAHLWA KA MEHLA BJALO KA GE A TŠWELELA MO KOTARENG KA MOKA											
KELO YEO E SEGO YA SEMMUŠO.	<ul style="list-style-type: none"> • Mešongwana e swanetše go lebeledišišwa le go elwa ka nako ya thuto ya tšatši ka tšatši ya mabokgoni a bophelo. Gape ela hloko: Mabokgoni, Tsebo, Maitshwaro le Mehola ya e tšweditšwego pele le go kgonwa go Leleme la gae le Dipalo. • Mešongwana ya go ngwalwa e ka fiwa. • Mabokgoni, tsebo, tiragatšo, maitshwaro le mehola ga di a beelwa go ba mošongwana wa kelo efela go kgonthišiša gore barutwana ba fiwa monyetla wa go laetša mabokgoni a bomolomo, go diragatša le go ngwala. • Se se dirwa ka mokgwa wo e sego wa semmušo ebile se tšwela pele. 										
KELO YA SEKOLO:	<p>LEBELELA GO ditšhupatsela tša kelo ya sekolo ya Lefapha la Thuto ya Motheo</p> 										


LENANEOTHUTO LA NGWAGA WA 2021: MABOKGONI A BOPHELO

TSEBO YA MATHOMO	KOTARA YA 1 MATŠATŠI A 45	BEKE YA 1	BEKE YA 2	BEKE YA 3	BEKE YA 4	BEKE YA 5	BEKE YA 6	BEKE YA 7	BEKE YA 8	BEKE YA 9	BEKE YA 10
	DIREWA TŠA SETATAMENTE SA PHOLISI SA LENANEOTHUTO LE KELO:	THLAHLO/M OTHEO	THLAHLO/ MOTHEO	KA GA NNA	KA GA NNA	MAIKUTLO	TŠHIRELETŠ O YA TŠA MAPHELO	GO SWARA MMELE WA KA KA POLOKEGO	GO SWARA MMELE WA KA KA POLOKEGO	DITOKELO LE MAIKARABELO	DITOKELO LE MAIKARABELO
	MABOKGONI LE DIKOKWANE TŠA BOPHELO: <ul style="list-style-type: none"> • Lebelediši sa • Bapetša • Beakanya • Go ela • Go dira diteko • Kgokagana • Hlompha 	<ul style="list-style-type: none"> • Go bontšha tlhompho, lerato le kamogelo • Go laetša mabokgoni, tsebo, maitshwaro le mehola 	<ul style="list-style-type: none"> • Go bontšha tlhompho, lerato le kamogelo • Go laetša mabokgoni, tsebo, maitshwaro le mehola 	<ul style="list-style-type: none"> • Lemoga • Bapetša • Bontšha/tšweletša ka diswantšho, mantšu ka tatelano ya maleba • Kgokagana 	<ul style="list-style-type: none"> • Lemoga • Bapetša • Bontšha/tšweletša ka diswantšho, mantšu ka tatelano ya maleba • Kgokagana 	Ga go na tswalano ya tlhago	Ga go na tswalano ya tlhago	Ga go na tswalano ya tlhago	Ga go na tswalano ya tlhago	<ul style="list-style-type: none"> • Molaotheo • Ditokelo tša bana. 	<ul style="list-style-type: none"> • Molaotheo • Ditokelo tša bana.
<p>GOPOLA ka mehla go lemoga mešongwana ya go hlatloša mešomo ya godimo Mogopolo wo o šomago,taolo ya ditšhitišo, le go itaola</p>											

LENANEOTHUTO LA NGWAGA WA 2021: MABOKGONI A BOPHELO

<p>DIKGOPOLO TŠE BOHLOKWA LE TSEBO:</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Tsebišo ya melawana le tshapedišo ● Mafelwana a ka phaphošing le sekolong ● Motheo 	<ul style="list-style-type: none"> ● Tsebišo ya melawana le tshapedišo ● Mafelwana a ka phaphošing le sekolong ● Motheo 	<ul style="list-style-type: none"> ● Go kwešiša nako le phetogo ● Go bontšha nako ka tatelano go ya ka ditiragalo 	<ul style="list-style-type: none"> ● Kwešiša gore nako ya bophelo bja gago ke karolo ya histori/ bophelo bja gago bjo bo fetilego. 					<ul style="list-style-type: none"> ● Tsebo ya ditokelo le mogwa wa go di phethagatša 	<ul style="list-style-type: none"> ● Tsebo ya ditokelo le mogwa wa go di phethagatša
<p>DITENG TŠA SETATAMENTE SA PHOLISI SA LENANEOTHUTO</p> <p>KGONTHIŠIŠA THŠOMIŠO YA PUKUTŠHOMO YA LEFAPHA LA THUTO YA MOTHEO KA BOTLALO</p> <p>Go balela kwešišo go dingwala tša nnete le tša go tloša bodutu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Motheo Leleme la Gae le Mmetse ● Setatamente Sa Pholisi Sa Lenaneothuto Le Kelo – ngwaga wo o fetilego ● Mabokgoni, tsebo, maitshwaro le mehola tša kotare ? di akareditšwe 	<ul style="list-style-type: none"> ● Motheo Leleme la Gae le Mmetse ● Setatamente Sa Pholisi Sa Lenaneothuto Le Kelo – ngwaga wo o fetilego ● Mabokgoni, tsebo, maitshwaro le mehola tša kotara ? di akareditšwe 	<ul style="list-style-type: none"> ● Mothalona ko wa bophelo bja mong-akaretša letšatši la matswalo, nako ya go thoma sekolo, bonnyane ntlha e tee ya go kgahliša -Leino la ka la mathomo. -Kgato ya ka ya mathomo. - Letšatši la ka la 	<ul style="list-style-type: none"> ● Selo se se khahlišago go tšwa bophelong bja ka bjo bo fetilego ● bontšha o be o bolele 					<ul style="list-style-type: none"> ● Ditokelo tša bana ● Morutwana o mongwe le o mongwe o na le tokelo ya phepo e botse, bodulo, tlhokomelo ya tša maphelo, ditirelo tša leago ga mmogo le tokelo ya go šireletšega go tshwarompe, go se šetšwe, go tšaišwa le kgobošo. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Ditokelo tša bana ● Morutwana o mongwe le o mongwe o na le tokelo ya phepo e botse, bodulo, tlhokomelo ya tša maphelo, ditirelo tša leago ga mmogo le tokelo ya go šireletšega go tshwarompe, go se šetšwe, go tšaišwa le kgobošo.

LENANEOTHUTO LA NGWAGA WA 2021: MABOKGONI A BOPHELO

				mathomo sekolong.							
METHOPO/DIDIRI ŠWA				<ul style="list-style-type: none"> ● Pukutšhomo ya Lefapa la thuto ya Motheo letl 2-3 ● Papetlakg adima ● Dilo tša lehlakore-tharo 	<ul style="list-style-type: none"> ● Papetlakg adima ● Tlotlontšu ● Dilo tša lehlakore-tharo 		<ul style="list-style-type: none"> ● Pukutšhomo ya lefapa la Thuto ya Motheo letl.59 ● Papetlakg adima ● Tlotlontšu ● Dilo tša lehlakore-tharo 	<ul style="list-style-type: none"> ● Papetlakg adima ● Tlotlontšu ● Dilo tša lehlakore-tharo 		<ul style="list-style-type: none"> ● Papetlakg adima ● Tlotlontšu 	<ul style="list-style-type: none"> ● Papetlakg adima ● Tlotlontšu
<p>BOSO TŠHATE YA TŠA BOSO E SWANETŠE GO TLATŠWA TŠATŠI KA TŠATŠI NGWAGA KA MOKA.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Go akanyetša pele ● Kelo ya tlase le kelo ya godimo ya go fiša/ go tonya ● Dika (selešiase, kakanyo ya boso) ● Go pipa maru ● Tlatša tšhate ya boso ya mong - phetogelo ya mphufutšo go meetse (pula), moya, bj.bj. 											
KELO YEO E SEGO YA SEMMUŠO:	<ul style="list-style-type: none"> ● Mešongwana e swanetše go lebeledišišwa le go elwa ka nako ya thuto ya tšatši ka tšatši ya mabokgoni a bophelo. Gape ela hloko: Mabokgoni, Tsebo, Maitshwaro le Mehola ye e tšweditšwego pele le go kgonwa go Leleme la gae le Dipalo. ● Mešongwana ya go ngwalwa e ka fiwa. ● Mabokgoni, tsebo, tiragatšo, maitshwaro le mehola ga di a beelwa go ba mošongwana wa kelo efela go kgonthišiša gore barutwana ba fiwa monyetla wa go laetša mabokgoni a bomolomo, go diragatša le go ngwala. ● Se se dirwa ka mokgwa wo e sego wa semmušo ebile se tšwela pele. 										
KELO YA SEKOLO:	<p>LEBELELA GO ditšhupatsela tša kelo ya sekolo ya Lefapha la Thuto ya Motheo</p> 										

LENANEOTHUTO LA NGWAGA WA 2021: MABOKGONI A BOPHELO

BOKGABO BJA BOITLHAMELO	KOTARA YA 1 MATŠATŠI A 45	BEKE YA 1	BEKE YA 2	BEKE YA 3	BEKE YA 4	BEKE YA 5	BEKE YA 6	BEKE YA 7	BEKE YA 8	BEKE YA 9	BEKE YA 10	
	DIREWA TŠA SETATAMENTE SA PHOLISI SA LENANEOTHUTO LE KELO:	THLAHLO/ MOTHEO	THLAHLO/ MOTHEO	KA GA NNA	KA GA NNA	MAIKUTLO	TŠHIRELETŠO YA TŠA MAPHELO	GO SWARA MMELE WA KA KA POLOKEGO	GO SWARA MMELE WA KA KA POLOKEG O	DITOKELO LE MAIKARABEL O	DITOKELO LE MAIKARABEL O	
	HLAMA KA HLAKOREPEDI											
	Morutwana yo mongwe le yo mongwe a be le sekotlelwana sa aesehirimi ditlabelothuto tša gagwe (segorametsi, sekero, phensele kherayone bj, bj) ge go sa kgonege, <i>thala ka seo se le go gona</i>											
	Šomiša setseka sa bokgabo bjalo ka bomolomo le go oketša go ngwala ka boithlamele.											
	• Go ruta ga semmušo ga go thala le go penta le tše dingwe: go utulla mehuta ya mediya ya go fapafapana			x								
	• Go tsebiša go lepelela: ka morago, ka pele							x				
	• Phapano ya bogolo le tlhamego ya pampiri: hlohleletša go šoma ka sekala le dikgato tša go fapana ka botlalo			x				x				
	HLAMA KA HLAKORETHARO (DIBETLWA TŠA MAPOKISI)											
	Barutwana ba be le letsopa la bona – o ka tsenelanya/fetola mešongwana											

LENANEOTHUTO LA NGWAGA WA 2021: MABOKGONI A BOPHELO

● Go bopa ka letsopa: diphoofole, (diruiwa) dikgolomodumo le tše dingwe					X					
● Dielemente tša bokgabo: sebopego le phopholego ya dilo			X				X			
● Go ruta meragelo ye bonolo ya go bopa: go kgokološa, go soba, akaretša tshwaro ya phopholego ya bogodimo					X					
● Tšhomiso ya didirišwa: tšhireletšego, go šetša ba bangwe, go šomiša mmogo ga ditlabakelo [COVID]					X					
TSEBOTLHAKA YA GO BONWA										
● Dielemente tša bokgabo: šupetša le go fa maina a dielemente ka moka tša bokgabo			X				X			
● Šomiša mešomo ya bokgabo le ditsoši tša go bonwa go itswalanya le mošomo wa mong			X				X			
MABOKGONI LE DITHALOKO TŠA BOITLHAMELO										
Sekgoba sa mong setulong– Morutisi a tsebe ka bana – ge mošongwana o sa swanela bana ba bangwe dira mošongwana o mongwe mohl. Tšweletša bokgoni bja motheo o šomiša ditlwaelo tša go šoma ka ditulo										
MOSEPELO WA GO ŠUTHA O PHETHAGATŠWA MAFELONG AO A BULEGILEGO EBILE A AROTŠWEGO - ŠOMA KA DIHLOPHANA TŠE NNYANE LE KA GO ŠIELANA – O KA NYALANYA/FETOLA MEŠONGWANA										

LENANEOTHUTO LA NGWAGA WA 2021: MABOKGONI A BOPHELO

<ul style="list-style-type: none"> Go ruthela go itokišetša papadi: tswalantšho ya ditho tša peelathoko tša mmele bjalo ka go hwidinya matsogo le go akga matsogo 	x									
<ul style="list-style-type: none"> Go ruthela go itokišetša papadi ka go nepiša go hema mohlala: 'go hema ka lebelo o butše molomo', 'go hema ka lebelo bjalo ka mpša', bj.bj. 	x	x		x		X		X		X
<ul style="list-style-type: none"> Go ruthetša lentšu go itokišetša go opela le go opela dikoša (go opela mmogo, go opela ka go šielana le dikoša tša go opela o bitša le go araba) di ye ka molodi le nako 		x		x		X		X		X
<ul style="list-style-type: none"> Dithaloko tša tiragatšo: tšweletša tsenelano ya lebaka le pheto bjalo ka dithaloko tša go swana le dithaloko tša go bala, dithaloko tša go rea maina, bj.bj. 			x							


LENANEOTHUTO LA NGWAGA WA 2021: MABOKGONI A BOPHELO

BOKGABO BJA BBOITHLAMELO	<ul style="list-style-type: none"> Go bapala dipaterone tša mešito le tša mešitontši tše bonolo go 2, 3 goba 4 go šomišwa diletšo tša mmimo tše di bapalwago ka go bethwa ka kota goba ka letsogo goba meropa 			x		x					
	<ul style="list-style-type: none"> Mosepelo wa go šutha go tloga lefelong le itšeng go ya go le lengwe: tshela/go katela pele, morago, ka mathoko le go rotologela go ditsela tša go fapana (tša go putla, tša didiko, tša sebopego sa -S, bj.bj.) SEKGOBA SE SE AROGANTŠWEGO 						X			X	
	<ul style="list-style-type: none"> Mosepelo wo o sa šuthego lefelong le lengwe: go inama, go emelela, go obeletša, tswalantšho ya maoto le matsogo ka nako go mmimo 						X			X	
	<ul style="list-style-type: none"> Go fodiša mmele le go iketla: hlagiša maikutlo le dikgopolo ka mosepelo 						X			X	

LENANEOTHUTO LA NGWAGA WA 2021: MABOKGONI A BOPHELO

GO HLAMA LE GO HLATHOLLA (go akaretšwa kotara ka moka) šomiša sekgoba sa mong ditulong tša bona- o ka oketša/ tsenelenya mešongwana ge barutwana ba tlwaela katologano.											
	<ul style="list-style-type: none"> Go theeletša mmino wa Afrika Borwa (wa setšo le wa sebjale) go nepišitšwe go morethetho le mošito makga a 2, 3 goba 4 	X									
	<ul style="list-style-type: none"> Go diragatša mošito wa dipaterone tša dinoto tša mmino (mongwalonoto goba dinoto tša maina a Sefora goba sekoro sa kerafiki) tše di lekanago le disemepirifi, daminimi, dikhrotšhete, dikhwavase le dikhutšo, go šomišwa modumo wo o tšweletšwago ke mmele, k.g.r. go phaphatha matsogo, bj.bj. 			X				X			
BOKGABO BJA BOITI LAMELO	<ul style="list-style-type: none"> Go bapala karolo ya go ekišetša mathomong, magareng, mafelelong go šomišwa ditsoši, mohlala: sereto sa Afrika Borwa, kanegelo, koša goba seswantšho 	X			X		X		X		
	<ul style="list-style-type: none"> Go swantšha moanegwa le dilo ka go 			x			x				x

LENANEOTHUTO LA NGWAGA WA 2021: MABOKGONI A BOPHELO

<p>bapala karolo ya go ekišetša ka go šomiša temogo, go ekiša le go feteletša (sekgoba sa mong)</p>										
<p>● Go ithuta le go kopantšha mesepele go tšwa motantshong wa Afrika Borwa, mohlala: motantsho wa seIndia, motantsho wa Sepantsula, go ya ka mebino ya go fapana ya maleba (sekgoba se se bulegilego- go šielana ka dihlophana tše nnyane– go tla tšea matšatši/dibeke - go ka nyalanya/fetolela go motantsho wa setulo)</p>		<p>x</p>		<p>x</p>		<p>x</p>				
<p>METHOPO/DIDIRIŠWA Hlama</p>	<p>Direto, Mmino, seraloki/ seletso sa leraekhoto (CD) / mogala /setlanyi sa khompiotha, papetlakgadima ya dinoto tsa mmino, dipapetlakgadima, bj.bj.</p>									
<p>KELO YEO E SEGO YA SEMMUŠO:</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Mešongwana ya go diragatša e swanetše go lebeledišišwa e be e elwe ka mokgwa wo e sego wa semmušo ka nako ya thuto ya tšatši ka tšatši ya Mabokgoni a Bophelo. Gape ela hloko: Mabokgoni, Tsebo, Maitshwaro le Mehola ye e tšweditšwego pele le go kgonwa go Leleme la gae le Dipalo ● Mešongwana ya go ngwalwa e ka fiwa. ● Mabokgoni, tsebo, tiragatšo, maitshwaro le mehola ga di a beelwa go ba mošongwana wa kelo efela go kgonthišiša gore barutwana ba fiwa monyetla wa go laetša mabokgoni ka bomolomo le ka go diragatša. ● Se se dirwa ka mokgwa wo e sego wa semmušo ebile se tšwela pele. 									
<p>KELO YA SEKOLO:</p>	<p>LEBELELA GO ditšhupatsela tša kelo ya sekolo ya Lefapha la Thuto ya Motheo</p> 									

LENANEOTHUTO LA NGWAGA WA 2021: MABOKGONI A BOPHELO

THUTATSHIDULLAMMELE

KOTARA YA 1 MATŠATŠI A 45	BEKE YA 1	BEKE YA 2	BEKE YA 3	BEKE YA 4	BEKE YA 5	BEKE YA 6	BEKE YA 7	BEKE YA 8	BEKE YA 9	BEKE YA 10
DIREWA TŠA SETATAMENTE SA PHOLISI SA LENANEOTHUTO LE KELO:	THLAHLO/ MOTHEO	THLAHLO/ MOTHEO	KA GA NNA	KA GA NNA	MAIKUTLO	TŠHIRELETŠ O YA TŠA MAPHELO	GO SWARA MMELE WA KA KA POLOKEGO	GO SWARA MMELE WA KA KA POLOKEGO	DITOKELO LE MAIKARABE LO	DITOKELO LE MAIKARABEL O
MABOKGONI: GOPOLA ka mehla go lemoga mešongwana ya go godiša monagano – mogopolo wo o šomago, taolo ya ditšhitišo, Go itaola	<p>PAPADI KE MOKGWA WA TLHAGO WO BANA BA ITHUTAGO KA WONA MO MENGWAGENG LE KGATONG YE YA KGOLO. PAPADI GA YA SWANELA GO ILETŠWA.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kgonthišiša katologano. • Mešongwana e kaonafaditšwe go kgonthišiša katologano. • Mešongwana e kaonafaditšwe maemo a phaphošing- moo go tlalwago ka go fetiša- dumelela barutwana go katologana ka polokego ka ntle ga phaphoši. • Mešongwana ya mesepelo ya go šutha e ka diragatšwa ge etšwe bana ba tsena ba etšwa ka phaphošing mesong • Go šupetša ka polokego ge o arabela ditaello tša mosepelo • Kgonthišiša gore thuto ya metsotswana e 15 go ya go e 20 e ba le mešongwana ye e latelago: mešongwana ya go ruthetša ka maitokišetšo, ya motheo le ya go fodiša mmele/monagano. O ka hlakanya e mengwe ya go ruthetša, ya mesepelo ya go šutha le ya mesepelo ya go se šuthe ya dipapadi le mabokgoni a boithamelole le Thutatšhidullammele. Ge o na le sekgoba, o ka oketša nako. • Dumelela bana go šomiša ditlabakelo tša bona goba ba ka šomiša ditlabakelo ka dihlophana ka matšatši ao a fapanago gore di kgone go tsurumetšwa ka dibolayatwatši. • Dišomišwa ka moka di tla hlatswa ka morago ga tšhomišo e nngwe le enngwe (litara e tee ya meetse le mahwana a mahlano a setagafatši/jik) <p>ELA HLOKO HLE, KOTARA YA BORARAO KA MPHATONG WA 3 E KGOKAGANTŠWE KUDU LE DITHALOKO- LE GE MEŠONGWANA E BEAKANTŠWE KA DIBEKE, O KA FETOLA MEŠONGWANA GO FIFHELELA DITLHOKO LE DIKGOPOLO TŠA GAGO – O ka šomiša mešongwana ya bokgabo bja go diragatša le ditlwaello tša setulo tše di hlangwego le mosepelo.</p>									
MAHLAKORE										
• Raga kgwele ye e kgokologago ka leoto la go ja le la nngwe (mošongwana wa motho o tee) tsurumetša sebolayatwatši ka morago ga tšhomišo	X		X							

LENANEOTHUTO LA NGWAGA WA 2021: MABOKGONI A BOPHELO

MOŠITO									
Oketša ka dipapadi le mosepelo. Go ka hlakanywa le dipapadi tša boithamelolo									
● Diatleletiki: go tšea seemo sa go itokišetša go kitima lebelo (khunama mothalong... itokiše... ragoga!)				X			X		
● Diatleletiki: tiro ya go dira mofofo wo motelele o akanya leoto la go tloga pele				X			X		
METHOPO/DIDIRIŠWA Hlama	Kgwele ya mong ge go kgonega, goba kgwele ya pampiri yeo e tatlwego, mabotlolo ao a pentlwego/malafaditšwego a dinotšididi ao a nago le mobu wo monnyane wa sehlaba (khouno), methalo yeo e thadilwego fase goba dikarogantšho.								
KELO YEO E SEGO YA SEMMUŠO:	<ul style="list-style-type: none"> ● Mešongwana ya go diragatša e swanetse go lebedišišwa e be e elwe ka mokgwa wo e sego wa semmušo ka nako ya thuto ya tšatši ka tšatši ya mabokgoni a bophelo. Gape ela hloko: Mabokgoni, Tsebo, Maitshwaro le Mehola ye e tšweditšwego pele le go kgonwa go Leleme la gae le Dipalo ● Mešongwana ya go ngwalwa e ka fiwa. ● Mabokgoni, tsebo, tiragatšo, maitshwaro le mehola ga di a beelwa go ba mošongwana wa kelo efela go kgonthišiša gore barutwana ba fiwa monyetla wa go laetša mabokgoni ka bomolomo le ka go diragatša. ● Se se dirwa ka mokgwa wo e sego wa semmušo ebile se tšwela pele. 								
KELO YA SEKOLO:	LEBELELA GO ditšhupatsela tša kelo ya sekolo ya Lefapha la Thuto ya Motheo								
	